



Нам с. veterannырын сэбзистин председател Колесов В.А. арсыларга иштээхээн илдээ сэлдээбыгт бэвэ санынтын — улуус кинин-гор Кырдаажастар дынээрин тутууцуу — түрүөрсан, матырынайын бузан, харчытын хомуунан, кылгас болдыжхоо улээр калылард. Кини түрүөрсүүтүн улуус. Нам с. дынаалталара, төрилтөлөр салайаачын-лара, бийрдиллээш дыон бийжинеэр бхб м. подсобийцаах, 11 x 14 м. изи-изэх балзаанд ишкий эйзэр кирбилиэрэгир дьону-сэргээн утуганын толлоочиста.


Нам с дълголетиин балылыгы! Д.П. Коракин, солбуюаочты Т.А. Кондратьева, тутууну мыпшыт В.А. Колесов ветеранин улуустаа-сизизтерин бочуутуун грамоталарынан на барадаланылар.

В.А. Колесовка СР ветераннарын сабынтын председатело А.Л. Дохтуроу И.В. Стали 120 саңыгар таңаарыллыбыз медалы, И.А. Түмән депутаты А.Н. Ким юристар аан дойндурауры ассоциациязынын еидебуныңк зындылыктарын туттарылар.

Кырдағастар дыназлорин ынталдырып тара утәнеләзәх амас эти, кыншынтар уохтаах күмыны амас ийнелар, ойуохайдын ойдулар.

## САНГА БАЛАБАН КӨМҮЛҮӨГЭ КҮӨДҮҮЙДЭ

фоторепортаж



## Балаған ис-кестілүү



## Нам с дънчалтата збэрдэлнэр



Дээр тутуутун  
бөгүүлэхэдчи В.А. Колесон



Улусуул ветераннарын сабынчы  
председатель М.В. Петров

# ҮЛАР ИЭСТЭХТЭР БОЛГӨМТӨЛОРУГАР

Биллинги көрдисе изм, ылыштах-  
тах изсториян күүтор кийи ахсаа-  
на лаша элбообит кээ. Ол курдук,  
важыллыбыт хамшиж комигэр кал-  
бокко үзгэн длюв күүтууга, тэр-  
изилэх салайзаччыларга, бишрдин-  
жээн предпринимателлэр онгорбут  
онгелчилүү, эбэйт атышылаабыт та-  
ваадарын төлбүрүн кэтгэнитэй,  
изтэйн саттан барун сүүт нөхцүү  
ирдейнчилт олохбут күншиси холо-  
бурутар кубулуйд. Сүүт бынаары-  
ты тахссыбын да кээниттэн, бу-  
бынаары туулгуураа сэлбүр күчумо-  
гийлдэххэдтэй, сүүтганийн гэ-  
рийн экияжиттэй барьж билэр  
биечухчийн хувь.

буолуухтахтар.

Дойду экономиката рынок со-  
кушарынан салжайтырылға кири-  
бітэ помиу онус сылыгар барда.  
Сүүт реформатың хойятуаынын  
реформаттың хойятуаынын слүс-  
абзас сүүт бынарылар таулуу-  
та суюх халалыларыгар тиерліг.  
Биňиги суда арыстыбылтыгар,  
хаккын бағдар демократическая  
үопсасыбы курдук сүүт бынары-  
та ханыны да харгыстаңыны  
суюх булгутчулаахтык толоруллу-  
охтах. Сүүт бынарыты толорул-  
лубат булаларынан үопсасыбы би-  
ирдисизен гражданинара сууту-со-  
куону итәжәйет, суда арыстыбы  
институттынын биліммөттө болуул-  
ларыгар тиэрдизин сог. Сүүт бына-  
рыларынын толотторор сыйаллах  
Российской Федерациины сүүт  
бириңистарни суулуспен ул-  
дазбиз исеки ара сый болулла. Сайга  
атадар түр асатыр бу суулуспа  
байтап үлатыгар борт албез  
күчумәрайдері көрсөр. Ол курдук  
ресубинең үрдүнчеси орточтунан су-  
улуспа бирү үзбінтигер 1200 сүүт  
бынарытын толорууга кириз си-  
тар. Бу сүүкка көрүллүбүт,  
сүннүүнан хамнас, баайы-дуолу  
тула сыйнаштара, бынарылар  
стыбаты суут бынарылытына уон-  
на атын государственнарганна-  
рынан конфискацияламыт бас  
билини барыта Федеральның изе-  
киниң уонна кини тәрілтәләрин  
арың неге атылға таңаңылыха-  
ташын тунаң уурах ылышын  
турар. Иниң гынаң тутуллубут  
баай-дуол, бас билини барыта биир  
государственни илиңиңиң уу-  
оттанылаахтах уонна атылға таҳе-  
ахтаах берээдегэ олохтоммута.  
Урунку курдук сүүт бириңистапта-  
ра, нотую полицията, таможня су-  
лууспалара, ис дынала министер-  
ствонын органнара уо да, конфи-  
сациялымыр быраалтаах органнар  
бәйзәзин ведомствонынан би-  
ргартылдилбиз берээдәндиризен  
тутуллубут бас билиниң батары-  
лара тохтоллубута. Мамы таңы-  
нан конфискацияламыт бас били-  
ниң сыйнатын балынғы, инни аты-  
ыга баар кынхатавын  
бынарылыга, атылыныр чончу тә-  
рілтәләрни сүммәрдөзин курдук  
үлзәләр биңиги Кийимжиттар  
сүнктарылдилбизтер. Турууруллу-  
бут соруустар уууустар таңына-  
рыгар бынарап сыйаллах биңиги  
Кийимжит боломуутуңайдара ууу-  
стар двайналатының специалисти-

рытти сууриндең улусынан да  
халталарын баһытыктарын ана  
уураахтарынан азмамылтара. Нам  
улуунутар Республика бирабын  
тальстыбытын ишиниз тэрүлдүбү  
изе ишини болон мөхүчүнайыла  
мин. Чекурова Татьяна Игнатьевна,  
Нам улуунун дъаалтатын эко-  
номистка упрашлешиетин кылса  
бизни специалистин буолабын. Ул  
телефону: 21-46-58.

Кини боломуучукайdarыга конфискацияламмыздай-дуолу атынысырын быраабы ким ылмал сеппеден туунан сүммердэзин усулубууларнын кытты тарилгани даайычилари белсендизлериң. Конфискацияламмыздай-дуолу сыйланат түбөрдүлөн атынга таҳсар буулан хамаатык атынга барада дааны уенни атынлаңдар дегинизде сурдаш барыстаах. Улусынан маңзык атынга кытты быраабы хаас да тарылтот, ким ханынык табаагра специализацияланырын көрөп, сүктүрэллэх сөз Атынысырын тарилтоз ороскуоту боломуучукайда кытты дуогабарыныштынан, кириктүү дохуттада сабынаар. Нам улуу таар туулулугут бутбазын-дуолу, башибинчи атындылырын тарилтакан, бүгүннүү күргүзүн аккредитациянын бара сылдас - Намнаарады улуско. Кини республика таңымытар, уең ахтыллыбыг конфискацияламмыздай-бырааптаах органынан салытты. Биринчи кытты биргээ узулзянан дуогабардын туңдерсизләтэж. Дуогабардага оло турган, бу органнаар улуустаанаар салаларда Кини боломуучукайдарын кытты биргээ узулзянан индерсе төрлилүүлтөштөх.

Республикатаады Иэс кини  
бизэрд иестоо тарилталэр ылар  
иестоо бууллахтырына бол иеста  
рин сыйналалан, атыяга таанаар  
уу харчыга батаран бизэрд иесто

рин сабынар нымаларын баңыла ата. Бу нымалар Российской Федерации

альцай тәнүмнә атыллаанын инициалдарынан

дизи сабакалылар.

Республика салалтаты Издешкелдер конфискацияламмысты бастармынан эрэ мунгурдаммакка, ишетсех төрилтөлөр бэйзэлэрии иккى ардыннырыгтар уочна бюджет араас таңыннырыгтар, бюджет таңынадын фондадар кытта ахсаннарыгтар кыттынан Издешкелдер сүйснеччи-рыгтар улени мытарыгтар сору дахтаатыга. Бу улени кийин информационной базата суюх тохиргайро уустунтардаах буюулодун відеои Республика барабыбытальыстыбаты төрилтөлөр ишетсарын бире реестр тиңзә хонтуруулдуулур уочна хардартыя ишетсар согуунууку тарниэр сыйаллаах анал уураасы кылымыга. Од уураакха сеп туафийнен, Издешкелдер билгилүү ол реестры оногор ишетсары хардартыя согуунууга улээлэн сыйалдаар. Кини бу реестры улэлүүгерке туафийнек республиканский ведомстволары кытта дуогабар түйсөрөн узларын. Реестр улээлин ситилиннелэр статистика улуус-таадын салылаларын уочна кинисэхэ кирир сыйашпаралар дынч чакчыларыттан чончу тутудуктаах. Төрилтөлөр салайчаччыларыгтар гүнайлан-тызм этээ - энгиги төрилтөлөр көрдөрүүлээр төнөнин баар бала-зынчаныны дынч-чакчы статисти-кара көрдөрлөллөр да соччонон энти төрилтөлөр ишээ-күүнүү бу реестр ишегүү хэмжээрын кылажа-кирир дизи. Кини реестр көрдөрүүлээрин хардартыя ишетсары согуунуу схемалары компьютерней анализ программаны согуттаан таанаар бишор. Бу схемалары Кинин электронный почтадан боло-муочуна ийдэргээр ыытальыр Улуустарғаболомуочунаидар ишетсары согуунуу схематын кыттааччыларын кытта туслаах дуслабар докумоунанын хомуунан Киннитгүнериахтээр.

Т. Чекуррова,  
ялгыз дынастырын  
экономикалык управлениең  
түл. специалиса



